

Gebet vor (1) und nach (2) dem Essen aus Togo in Ewe (Sprache)
 Grace before (1) and after (2) the meal from Togo in Ewe (language)
 Grace avant (1) et après (2) le repas du Togo en Ewe (langue)

<p>1. Afetɔ, va mia kplo ŋuti; Eye xɔ mia kafukafu ! Nayra nuɖuɖu sia na mi, Woanye ŋusedodo na mi Amen ! E. Bürgi, 1895</p>	<p>2. Afetɔ, mieda akpe na wò L'a-gbe kple nuɖuɖu sia ta ! Na mana mia luɔwo ha, Esi nye agbebolo la Amen ! E. Bürgi, 1895</p>
<p>1. Herr, komm zu unserem Tisch; Und nimm unser Lob an ! Segne diese Speise für uns, Damit wir Kraft daraus bekommen Amen !</p>	<p>2. Herr, wir danken dir Für das Leben und diese Speise Gib unseren Seelen auch Mana, das Lebensbrot Amen !</p>
<p>1. Lord, come to our table; And receive our praise! Deign to bless this meal, So that it strengthens us Amen !</p>	<p>2. Lord, we thank you For life and this food Also give our souls mana, the bread of life Amen !</p>
<p>1. Seigneur, viens à notre table; Et reçois notre louange ! Daigne bénir ce repas, Afin qu'il nous fortifie Amen !</p>	<p>2. Seigneur, nous te rendons grâce pour notre vie et pour ce repas ! Donne à notre âme aussi La manne, pain de vie Amen !</p>

Quelle: Gesangbuch der Evangelischen Presbyterischen Kirche, Togo und Ghana